

Crna Gora

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

17. Broj 17/22

Podgorica, 09. 02. 2022. god



## Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore

### Izvještaj o radu za 2021.godinu

## **VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE**

Vrhovno državno tužilaštvo osnovano je za teritoriju Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici. Vrhovno državno tužilaštvo postupa pred Vrhovnim sudom Crne Gore, Apelacionim sudom Crne Gore, Upravnim sudom, drugim sudovima i drugim državnim organima, u skladu sa zakonom.

Vrhovnom državno tužilaštvo podiže, u skladu sa zakonom, zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih sudskeih odluka i protiv sudskeg postupka koji je prethodio tim pravosnažnim odlukama, ako je povrijeđen zakon. Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti i kad je odlukom Evropskog suda za ljudska prava ili drugog suda osnovanog potvrđenim međunarodnim ugovorom utvrđeno da su u toku krivičnog postupka povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode i da je sudska odluka zasnovana na takvoj povredi, a nadležni sud nije dozvolio ponavljanje krivičnog postupka ili se povreda učinjena sudskeom odlukom može otkloniti ukidanjem odluke ili njenim preinačenjem, a bez ponovnog vođenja postupka. Zahtjev može podići Vrhovno državno tužilaštvo i kad je sudska odluka zasnovana na zakonu ili drugom propisu koji je prestao da važi na osnovu odluke Ustavnog suda, ukoliko sud nije dozvolio ponavljanje krivičnog postupka ili se povreda učinjena u sudskej odluci može otkloniti ukidanjem odluke ili njenim preinačenjem, bez ponavljanja krivičnog postupka.

Vrhovno državno tužilaštvo vrši i druge poslove koji nijesu propisani kao nadležnost drugih državnih tužilaštava.

Vrhovni državni tužilac rukovodi radom Vrhovnog državnog tužilaštva i Državnog tužilaštva u cjelini.

Rad Vrhovnog državnog tužilaštva i Državnog tužilaštva u cjelini zasniva se na načelima ustavnosti i zakonitosti, samostalnosti, nepristrasnosti i javnosti.

### **Rad na predmetima u drugostepenom krivičnom postupku (KTŽ upisnik)**

U 2021. godini Vrhovno državno tužilaštvo je imalo 120 predmeta u drugostepenom krivičnom postupku, formiranih po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova.

Državni tužioci u Vrhovnom državnom tužilaštvu prisustvovali su na 17 sjednica Apelacionog suda Crne Gore, s tim što su u svim predmetima dali pismene i obrazložene predloge, koji su sadržavali pravni stav tužioca, kao i na 5 glavnih pretresa koji su u skladu sa zakonom otvoreni pred Apelacionim sudom Crne Gore. Na kraju izvještajnog perioda nije ostao ni jedan predmet u radu.

### **Rad na predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti (KTZ upisnik)**

U izvještajnom periodu Vrhovno državno tužilaštvo imalo je u radu 45 predmeta. Iz ranijeg perioda prenijeto je 6 predmeta, tako da je u 2021. godini bio u radu ukupno 51 predmet.

Od ukupnog broja predmeta, po inicijativama za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, saglasno čl.437 ZKP-a, bilo je u radu 20 predmeta, a po predlozima osuđenog i njegovog branioca 31 predmet.

Rješavajući po inicijativama, nakon razmatranja spisa predmeta nadležnih sudova, odbijeno je 19 inicijativa zbog nepostojanja razloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, o čemu su obaviješteni podnosioci inicijativa. Po inicijativama, u jednom predmetu Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom Crne Gore.

Odlučujući po predlozima osuđenog i branioca za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, Vrhovno državno tužilaštvo je u 29 predmeta donijelo rješenje o odbijanju predloga zbog nepostojanja razloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Protiv rješenja Vrhovnog državnog tužilaštva o odbijanju predloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, kao neosnovanog, izjavljene su 23 žalbe. Rješavajući po žalbama na rješenja o odbijanju predloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, do kraja izvještajnog perioda Vrhovni sud Crne Gore donio je tri rješenja kojima su žalbe uvažene i 13 rješenja kojima su žalbe odbijene kao neosnovane i potvrđio rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva.

Odluka Vrhovnog suda nije donijeta u 7 predmeta po žalbi.

Po predlozima, u jednom predmetu Vrhovno državno tužilaštvo je podiglo zahtjev za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom Crne Gore.

Odluka je donijeta u jednom predmetu na način što je usvojen zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Na kraju izvještajnog perioda kod Vrhovnog državnog tužilaštva ostao je u radu jedan predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti koji je prenijet u rad u 2022. godinu.

### **Rad na raznim krivičnim predmetima (KTR upisnik)**

Po ovom upisniku formirano je 194 predmeta, od čega radi određivanja nadležnosti državnog tužilaštva u pojedinim predmetima 14 predmeta; po podnescima građana 58 predmeta; po krivičnim prijavama 88 predmeta; po zahtjevima za izuzeće državnog tužioca jedan predmet

Iz prethodne godine prenijet je u rad jedan predmet, tako da je u 2021.godini u radu bilo ukupno 195 predmeta.

Na kraju izvještajnog perioda nije ostao ni jedan predmet u radu.

### **Rad na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave (KTR-P upisnik)**

Po ovom upisniku formirano je ukupno 138 predmeta od čega su 109 pritužbe na rješenja Specijalnog državnog tužilaštva, 19 pritužbi na rješenja viših državnih tužilaštava i 10 pritužbi na rješenja osnovnih državnih tužilaštava.

Iz prethodne godine ostalo je u radu 7 predmeta od čega šest pritužbi na rješenja Specijalnog državnog tužilaštva i jedna na rješenje Višeg državnog tužilaštva, tako da je u 2021.godini u radu bilo ukupno 145 predmeta.

Od ukupnog broja podnijetih pritužbi 126 je ocijenjeno kao neosnovano, 6 kao osnovane, a 10 pritužbi je proslijeđeno na nadležnost Višem tužilaštvu kao nadležnom za odlučivanje.

Na kraju izvještajnog perioda ostalo je u radu tri predmeta koji su prenijeti u rad u 2022. godinu.

### **Rad na krivičnim predmetima po zamolnicma za međunarodnu pravnu pomoć (KMP upisnik)**

U Vrhovnom državnom tužilaštvu formirano je 411 predmeta u vezi pružanja međunarodne pravne pomoći.

Iz prethodne godine ostalo je u radu 8 predmeta, tako da je u 2021.godini u radu bilo ukupno 419 predmeta.

Shodno članu 34 i 35 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Vrhovno državno tužilaštvo preko Ministarstva pravde Crne Gore ustupilo je 122 predmeta, u kojima su učinioči krivičnih djela strani državljeni, a krivično djelo je izvršeno na teritoriji Crne Gore.

Shodno članu 36 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Državno tužilaštvo je preuzele krivično gonjenje u 35 predmeta protiv crnogorskih državljanina koji su krivična djela učinili u inostranstvu.

Shodno članu 42 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Vrhovno državno tužilaštvo postupalo je u 254 predmeta u kojima su pruženi drugi oblici medjunarodne pravne pomoći.

Na kraju izvještajnog perioda ostalo je u radu 14 predmeta koji su prenijeti u rad u 2022. godinu.

### **Predmeti prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST–om (E upisnik)**

U toku 2021.godine u E upisniku formirano je 82 predmeta. U 75 predmeta je postupljeno, dok je 7 predmeta prenijeto u rad u 2022.godinu.

Posredstvom državne tužiteljke za vezu sa EUROJUST-om u navedenim predmetima ostvarena je komunikacija posredstvom EUROJUST-a i to sa nacionalnim deskovima: Letonije/Latvija, Njemačke, Austrije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Belgije, Češke, Bugarske, Francuske, Poljske, Švedske, Predstavništvom Kraljevine Danske i državnim tužiocima za vezu sa EUROJUST-om i to državnim tužiocima za vezu Srbije, Veleike Britanije, Albanije, Švajcarske i Ukrajine.

### **Rad na upravnim predmetima (UTP upisnik)**

U izvještajnoj godini Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, imalo je u radu 23 predmeta iz upravne materije, Utp upisnika. Predmeti su formirani uglavnom po inicijativama za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih odluka, na osnovu Zakona o prekršajima, te povodom predloga za podnošenje tužbi Upravnom судu za pokretanje upravnog spora. U predmetima koji su formirani povodom inicijativa za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, po Zakonu o prekršajima, u svim predmetima ocijenjeno je da nijesu ispunjeni uslovi za podizanje ovog vanrednog pravnog lijeka, o čemu su podnosioci inicijativa uredno obaviješteni.

Vrhovno državno tužilaštvo u izvještajnom periodu, nije podnijelo ni jednu tužbu Upravnom судu Crne Gore.

Na kraju izvještajnog perioda svi predmeti su obrađeni.

## **Rad na građanskim predmetima (GT upisnik)**

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, u izvještajnom periodu imalo je ukupno 19 predmeta iz građanske materije, od čega 12 inicijativa za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti na osnovu Zakona o parničnom postupku, kao i 7 revizija, koje osnovni sudovi i Privredni sud Crne Gore dostavljaju Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku. U 12 predmeta ocijenjeno je da nije ispunjen zakonski osnov za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažne sudske odluke, propisan članom 416 Zakona o parničnom postupku, o čemu su stranke uredno obaviještene.

Svi predmeti su obrađeni.

## **Rad na ostalim parničnim predmetima (PR upisnik)**

U ovaj upisnik, u izvještajnom periodu, upisana su ukupno 393 predmeta, od čega su 295 formirani povodom dostavljenih prvostepenih i drugostepenih rješenja Komisija za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje, odnosno Komisije za žalbe Vlade Crne Gore, a shodno članu 35 stav 3 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, radi ocjene o postojanju osnova za pokretanje upravnog spora protiv konačnih rješenja donjetih po navedenom zakonu, u smislu člana 35 stav 4 pomenutog zakona. U ovim predmetima je ocijenjeno da nije bilo zakonskog osnova za preuzimanje pravnih radnji u smislu člana 35 stav 4 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju.

Takođe, u ovaj upisnik, upisani su i predmeti koji su formirani po osnovu dostavljenih ugovora o sticanju i raspolažanju nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima veće vrijednosti u državnoj imovini (94), koji se Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljaju po osnovu čl.61 Zakona o državnoj imovini. Vrhovno državno tuzilastvo je ocijenilo da se radi o pravno valjanim ugovorima, te da nije bilo smetnji za realizaciju istih. U PR upisnik, upisani sui drugi predmeti, po raznim osnovima, među kojima su i predmeti formirani po zahtjevima Ministarstva finansija, kao posredničkog organa po Konvenciji OUN o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20.06.1956.godine, u kojim predmetima (3) su po službenoj dužnosti podnijeti predlozi za izvršenje pravosnažnih i priznatih presuda stranih sudova nadležnim javnim izvršiteljima, a radi zaštite prava djeteta-izvršnih povjerilaca, po kojim predmetima su postupci u toku.

Jedan predmet je formiran po predlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa povodom pokretanja postupka mirnog rješavanja spora, po kojem predmetu je postupak u toku.

Svi predmeti su obrađeni.

Iz prethodne godine nije ostao je u radu nijedan predmet.

### **Rad na predmetima tužilačke uprave**

U upisniku tužilačke uprave "TU" u 2021.godini evidentirano je 706 predmeta.

Svi predmeti iz ovog upisnika su obrađeni.

U upisniku tužilačke uprave za predstavke i pritužbe "TUPP" u 2021.godini evidentirano je 69 predmeta i svi su obrađeni.

U upisniku Tužilačke uprave za slobodan pristup informacijama "TUSPI" u toku 2021. godine formirano je 28, od kojih se 27 predmeta odnosi se na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, dok se jedan predmet odnosi na Vodič za slobodan pristup informacijama. Od 27 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, 20 zahtjeva podnijela su pravna lica, a 7 zahtjeva fizička lica. Usvojeno je 8 zahtjeva u cijelosti i dozvoljen pristup informacijama. Djelimično je usvojen jedan zahtjev dok je 5 zahtjeva odbijeno. U odnosu na 11 zahtjeva podnosiocima su dostavljena obavještenja. Izjavljene su 4 žalbe na odluke, od kojih su 2 odbijene kao neosnovane, a po preostale 2 žalbe još nije odlučeno.

Na kraju izvještajnog perioda ostala su neriješena 2 zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

### **Rad Stručne službe u predmetima prema maloljetnicima**

U 2021. godini državni tužioci za maloljetnike su Stručnoj službi uputili 19 zahtjeva za obradu 19 maloljetnih učinilaca krivičnih djela (u 19 predmeta). Izvršena je procjena za 15 maloljetnika, a procjena za 4 maloljetnika se nastavlja u 2022. godini. Takođe, završena je procjena za 2 maloljetnika iz 2020. godine, za koje je u 2021. godini data preporuka za primjenu vaspitnih naloga, koji su izrečeni i ispunjeni. Nastavljeno je i praćenje vaspitnih naloga započetih u 2020. godini, za 4 maloljetnika, koji su ispunjeni. Na taj način, u 2021. godini u Stručnoj službi se radilo sa ukupno 25 maloljetnika, u 25 predmeta.

U postupcima koji se tiču djece/maloljetnika na čiju su štetu učinjena krivična djela- oštećeni i prema djeci/maloljetnicima koja su svjedoci krivičnih djela, u 2021. godini državni tužioci su zatražili učešće Stručne službe u 84 predmeta, za ukupno 104 djece/maloljetnika. Izvršena je procjena za 96 djece/maloljetnih lica, a procjena za

8 lica se prenosi u 2022. godinu. Na zahtjev Osnovnog suda, na glavnom pretresu, u 2021. godini, Stručna služba je iznijela nalaz i mišljenje za 1 dijete-oštećeno lice.

Primjenom audiovizuelne tehnike primjerene potrebama djeteta/maloljetnog lica, uz pomoć Stručne službe (dijete i predstavnik Stručne službe su u zasebnoj prostoriji tokom saslušanja), u 2021. godini sprovedeno je 18 saslušanja djece/maloljetnih lica (u 16 predmeta), a 3 saslušanja (u 3 predmeta) na način da je državni tužilac za maloljetnike saslušavao dijete u posebnoj prostoriji, u prisustvu Stručne službe. Putem audiovizuelne tehnike za saslušanje odraslih (dijete i svi učesnici u jednoj prostoriji) saslušano je 5 djece/maloljetnih lica (u 3 predmeta). Direktno od strane državnog tužioca, uz pomoć Stručne službe, saslušano je 35 djece/maloljetnih lica (u 30 predmeta). Takođe, u 2021. godini izvršeno je i saslušanje uz pomoć Stručne službe za 4 djece/maloljetnih lica (u 3 predmeta) za koje je procjena izvršena u 2020. godini (1 dijete je saslušano direktno, uz pomoć Stručne službe; 3 djece je saslušano putem audiovizuelne tehnike primjerene potrebama djeteta-dijete i predstavnik Stručne službe u zasebnoj prostoriji tokom saslušanja).

Stručna služba je bila angažovana za postupak procjene/saslušanja za: 104 djece/maloljetnih lica, u 84 predmeta, po zahtjevima iz 2021. godine i za tu djecu dala nalaz i mišljenje (96) i pružila i pomoć u saslušanju (61 dijete i to: putem audiovizuelne tehnike /26 djece/ i kod direktnog saslušanja /35 djece/, u 52 predmeta); 4 djece, u 3 predmeta, za koje je procjena data u 2020. godini, a djeca su saslušana uz pomoć Stručne službe u 2021. godini (1 dijete direktno; 3 djece putem audiovizuelne tehnike); 1 dijete (u 1 premetu), za koje se postupak vodi od 2020. godine, kada je dijete saslušano pred ODT, a u 2021. godini, Stručna služba je na zahtjev Osnovnog suda, na glavnom pretresu, dala nalaz mišljenje o ponovnom saslušanju. Na taj način, Stručna služba je učestvovala u 88 krivičnih postupaka, i radila sa ukupno 109 djece/maloljetnih lica kao oštećeni/svjedoci (sačinila 97 nalaza i mišljenja i pružila pomoć u saslušanju 65 djece).

Shodno članu 101 Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, provjera podataka o izrečenim alternativnim mjerama u 2021. godini od Stručne službe zatražena je za 170 maloljetnika.

Shodno članu 101 Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i Pravilniku o evidenciji o izrečenim alternativnim mjerama Stručna služba je dužna da vodi evidenciju o izrečenim alternativnim mjerama prema maloljetnim licima, a državna tužilaštva i centri bezbjednosti su dužni da dostavljaju Stručnoj službi odluke o izrečenim alternativnim mjerama prema maloljetnim licima. Tako je u 2021. godini, pred državnim tužilaštвима i centrima bezbjednosti, primijenjena ukupno 141 alternativna mјera prema 133 maloljetna učinioca krivičnih dela. U državnim tužilaštвима izrečeno je 117 alternativnih mјera (100 opomena i 17

vaspitnih naloga), a u centrima/odjeljenjima bezbjednosti 24 alternativne mjere (15 opomena i 9 poravnanja sa oštećenim). Od ukupno 17 vaspitnih naloga izrečenih od strane državnih tužilaštava u 2021. godini, ispunjeno je 14, za 2 vaspitna naloga izvršenje se nastavlja u 2022. godini, a za 1 maloljetnika se odluka državnog tužioca za maloljetnike prenosi u 2022. godinu. Od ukupno 9 poravnanja sa oštećenim izrečenih od strane centara/odjeljenja bezbjednosti, sva su ispunjena.

Stručna služba je obezbijedila osiguranje od povreda na radu za vrijeme primjene vaspitnog naloga - obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada za 3 maloljetnika prema kojima je vaspitni nalog izrečen i primijenjen u 2021. godini.

### **Javnost rada**

Akcionim planom za 2021. godinu, pratećim dokumentom Komunikacione strategije 2020-2022.godine, kao jedan od ciljeva definisano je obezbjeđivanje jednostavnog, efikasnog i pravovremenog pristupa informacijama iz državnotužilačke organizacije svim grupama javnosti.

Povećan nivo otvorenosti i saradnje sa civilnom sektorom (mediji, nevladine organizacije i akademska zajednica), unaprijeđena interna komunikacija državnotužilačke organizacije na svim nivoima, kontinuirano unapređenje i razvijanje komunikacionih vještina nosilaca komunikacionih aktivnosti unutar državnotužilačke organizacije, edukacija javnosti o ulozi i značaju rada državnotužilačke organizacije i promovisanje rada Tužilaštva, unaprijeđen imidž i smanjen uticaj neutemeljenih stereotipa o radu Državnog tužilaštva kroz objektivno i sveobuhvatno informisanje javnosti o svim aspektima rada Tužilaštva kao institucije koja štiti javni interes, kao i aktivno korišćenje interneta i društvenih medija kao kanala komuniciranja prema specifičnim javnostima, takođe su definisani kao specifični ciljevi za 2021.godinu.

Za ostvarivanje ovih ciljeva definisane su brojne aktivnosti u oblasti javnosti rada. Analiza realizacije planiranih aktivnosti pokazala je da epidemiološka situacija nije uticala na uspješnost njihove realizacije. Dio realizovanih aktivnosti zahtijeva kontinuitet u narednoj godini. Istovremeno se nameće potreba da se intenzivira rad i obezbjedi podrška za realizaciju određenih aktivnosti koja je izostala tokom izvještajne godine.

Važno je istaći da za realizaciju komunikacionih aktivnosti Državno tužilaštvo i Tužilački savjet nemaju obezbijedena sredstva u budžetu, već se sve aktivnosti realizuju kroz ostvarivanje saradnje sa međunarodnim partnerima.

Tokom 2021. godine u prvom redu unaprijeđena je saradnja sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici – u okviru Programa “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore”, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju - Medijskim programom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kao i Ambasadom SAD-a u Podgorici- Biro Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL Program).

Tokom izvještajne godine nastavljeno je sa realizacijom emisija “Upoznajte tužilaštvo” s ciljem da se rad i funkcionisanje državnotužilačke organizacije građanima objasni na jednostavan i razumljiv način.

Uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori producirano je pet emisija “Upoznajte tužilaštvo” koje su prevedene i na gestovni jezik kako bi se način rada i funkcionisanje Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva približilo i osobama sa oštećenim sluhom. U okviru serijala državni tužioци su, uz poštovanje epidemioloških mjera, razgovarali sa osnovcima i srednjoškolcima iz Bara, Berana, Herceg Novog i Podgorice i odgovarali na njihova interesantna pitanja, objašnjavali pravnu terminologiju i faze postupanja u predmetima. Emisije su emitovane na javnom servisu kao i dvije komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću (TV Vijesti, TV Nova M). Osim toga emisije su dostupne i na youtube kanalu Državnog tužilaštva, kao i na internet stranici [www.tuzilastvo.me](http://www.tuzilastvo.me).

Da je ova komunikaciona aktivnost bila uspješna potvrđuje i istraživanje o Percepciji Državnog tužilaštva koje je, takođe realizovano uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Istraživanje agencije Defacto consultancy sprovedeno je na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1002 ispitanika. Terenski dio istraživanja trajao je od 3. do 20. septembra 2021. godine, dok je analiza podataka sprovedena u prvoj polovini oktobra 2021.godine.

Ohrabruje podatak iz istraživanja da komunikaciona kampanja postiže efekat, što potvrđuje činjenica da osobe koje su vidjele emisiju ili posjetile sajt [www.tuzilastvo.me](http://www.tuzilastvo.me) imaju znatno pozitivniji stav o Tužilaštvu od onih koje to nisu uradile.

Dokument “Smjernice o kriznoj komunikaciji za državne tužioce” koji je izrađen u okviru projekta Savjeta Evrope “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” kao dio zajedničkog Programa Evropske unije i Savjeta Evrope

“Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” tokom izvještajne godine distribuiran je Tužilačkom savjetu i svim državnim tužilaštvima. Osim toga, takođe, uz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope, organizovana je promocija Smjernica na tri regionalne radionice, u Podgorici, Beranama i Budvi. Radionicama su prisustvovali državni tužioci i predstavnici državnih tužilaštava iz centralne, južne i sjeverne regije.

Jedna od važnih aktivnosti realizovana je u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. U okviru ove saradnje izrađene su dvije publikacije “Priručnik za medijski nastup za nosioce pravosudne funkcije” i “Da nas bolje razumijete” za medijske radnike.

Priručnik za medijski nastup predstavlja osnovu za kvalitetnu pripremu javnog nastupa i ukazuje na greške koje su primjetne u javnom diskursu, kako bi ih nosioci pravosudne funkcije izbjegavali u svom javnom nastupu.

Kroz publikaciju za medijske radnike Državno tužilaštvo i Tužilački savjet predstavljeni su na jednostavan način, objašnjena je terminologija koja se koristi kako bi novinari, kao posrednik prema široj javnosti, kroz svakodnevna izvještavanja o pravosuđu građanima mogli da pruže maksimalno razumljiv sadržaj.

Štampanje publikacije obezbijedeno je zahvaljujući podršci Ambasade SAD-a u Podgorici. Publikacije su distribuirane svim državnim tužilaštvima i medijima u Crnoj Gori.

U saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici Državno tužilaštvo je i u 2021.godini nastavilo sa organizovanjem obuka za odnose sa javnošću za tužioce portparole i zaposlene u Državnom tužilaštvu i Tužilačkom savjetu, što je u velikoj mjeri doprinijelo unapređenju njihovih komunikacijskih vještina. Organizovane su tri obuke za odnose s javnošću - jedna bazična obuka i dvije napredne.

Pored navedenih, u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizovane su i dvije obuke za unapređenje komunikacionih vještina sa posebnim fokusom na upotrebu društvenih mreža.

Sve obuke organizovane su uz poštovanje epidemioloških mjera.

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji inicijative Državnog tužilaštva Crne Gore za regionalno udruživanje u oblasti odnosa sa javnošću. Inicijativa do koje je došlo

tokom 2020.godine ocijenjena kao kvalitetna od strane Projekta Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019. U okviru ovog Projekta dogovorena je tehnička i logistička podrška u dijelu usaglašavanja teksta Memoranduma o saradnji, kao i organizacija sastanka na kojem bi glavni tužioci zemalja regiona potpisali sam Memorandum.

Tokom izvještajne godine regionalnu saradnju podržala su tužilaštva iz Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Pored dobijene podrške za saradnju, održan je online regionalni sastanak PR službi s ciljem izrade Memoranduma o saradnji. Kroz kontinuiranu međusobnu komunikaciju izrađen je nacrt teksta Memoranduma. Do potpisivanja ovog dokumenta nije došlo uslijed nepovoljne epidemiološke situacije. Postignut je dogovor da se događaj, u okviru kog će biti potpisani Memorandum, organizuje u narednom periodu, kada to epidemiološka situacija dozvoli.

Kao dodata vrijednost incijativi u cilju neposredne primjene samog Memoranduma dogovoreno je uspostavljanje regionalne platforme PR službi tužilaštava sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja kapaciteta.

Pored navedenog, tokom 2021.godine s ciljem usklađivanja sa konkretnim situacijama u praksi, izmijenjeno je Uputstvo za odnose sa medijima.

Osim toga, uz ekspertsку podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope izrađen je Akcioni plan za 2022.godinu za sprovođenje Komunikacione strategije, kojim su precizirane konkretne aktivnosti planirane za 2022.godinu.

Jedna od veoma važnih aktivnosti, obezbjeđenje i uređenje prostora za press konferencije nije realizovana, ali su ostvareni konkretni pomaci za uspješnu realizaciju i ovog cilja koji bi u velikoj mjeri doprinio povećanju vidljivosti Državnog tužilaštva i mogućnosti da državni tužioci blagovremeno obavještavaju javnost o rezultatima svog rada.

Misija OEBS-a iskazala je spremnost za obezbjeđivanje opreme za press salu, zvog čega se Državno tužilaštvo obratilo Upravi za katastar i državnu imovinu sa molbom za obezbjeđivanje adekvatnog prostora za press salu. Odgovor nije bio pozitivan, ali se nadamo da će se u narednom periodu pronaći adekvatan prostor koji bi bio opremljen uz podršku OEBS-a.

To bi značilo dugoročno rješavanje problema i omogućavanje kanala komunikacije i budućim generacijama državnih tužilaca.

## **Odnosi sa nevladinim organizacijama, medijima i drugim institucijama**

I u ovoj izvještajnoj godini nastavljena je dobra saradnja sa nevladinim organizacijama, a kroz učešće predstavnika Državnog tužilaštva u njihovim konkretnim projektima.

V.d. Vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić i njegov prethodnik v.d. Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković bili su domaćini sastanka sa predstavnicima nevladinih organizacija na temu ratnih zločina i nasilja u porodici.

U skladu sa aktivnostima predviđenim Akcionim planom za 2021.godinu za sprovođenje Komunikacione strategije, kao i do sada, organizovani su neformalni sastanci sa predstavnicima medija kako bi došlo do još boljeg razumijevanja i saradnje.

Takođe su, u skladu sa epidemiološkim mjerama, u pojedinim državnim tužilaštvima organizovani sastanci sa novinarima, kao i Dani otvorenih vrata.

Državni tužioci su rad državnotužilačke organizacije nastojali da približe i srednjoškolcima kroz održavanje časova u školama ili tokom posjete učenika tužilaštvima.

Pored navedenog, državni tužioci su uzimali učešće na seminarima i konferencijama, kao i tv emisijama čija je tema bila rad državnotužilačke organizacije.

Tokom 2021.godine vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković imao je (3.1. 2021.godine) intervju za novinsku agenciju MINA. Za istu agenciju intervju je imao i v.d. Vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić u novembru 2021.godine (2.11.2021. godine).

Pored tužilaca portparola, tokom izvještajne godine, medijima su bili dostupni i drugi državni tužioci koji su imali više pojedinačnih izjava i objašnjenja za medija povodom konkretnih situacija.

U izvještajnoj godini nastavljena je kontinuirana komunikacija sa javnošću putem mail adrese [info.tuzilastvo@tuzilastvo.me](mailto:info.tuzilastvo@tuzilastvo.me).

Internet stranica Državnog tužilaštva [www.tuzilastvo.me](http://www.tuzilastvo.me), osim na crnogorskom redovno je ažurirana i na engleskom jeziku.

## **Učešće u međunarodnim i nacionalnim komitetima i tijelima**

Vrhovni državni tužilac je član Savjeta za vladavinu prava, Savjeta za praćenje sproveđenja Strategije reforme pravosuđa (2014 – 2018) i član Savjeta za praćenje sproveđenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija i Akcionog plana za sproveđenje plana Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021).

Predstavnici Državnog tužilaštva aktivno su učestvovali u radu radnih grupa za poglavlja 7, 23 i 24. Predstavnici Državnog tužilaštva su članovi operativnih timova za praćenje sproveđenja Strategije reforme pravosuđa, Strategije i Akcionog plana za izvršenja krivičnih sankcija.

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore ima stalne članove u delegaciji Crne Gore u Komitetu Savjeta Evrope MONEYVAL za brobu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu pandemiju izazvanu virusom COVID 19, održana su online plenarna zasjedanja Komiteta, na kojima su tužioci aktivno učestvovali.

Državni tužioci su stalni članovi u delegaciji Crne Gore koji učestvuju u Konferenciji Savjeta Evrope koju čine potpisnice Konvencije o pranju, traženju, zapljeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (COP 198). Savjet Evrope je 2009. godine osnovao ovaj Komitet, pri čemu je državni tužilac i šef delegacije Crne Gore. Na redovnom plenarnom zasjedanju ovog Komiteta, koje je održano 22-23. oktobra 2019. godine u Strazburu, državna tužiteljka iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici je izabrana za potpredsjednicu ovog Komiteta. Crna Gora je po prvi put od osnivanja ovog Komiteta dobila ovako značajno mjesto u Komitetu.

Savjet Evrope je u 2021.godini uputio više zvaničnih dopisa u kojima je istakao nemjerljiv doprinos državne tužiteljke u radu Komiteta i istakao značaj njenog iskustva za rad u daljim evaluacujama. S tim u vezi, zahtjevali su da se neno upućivanje produži do kraja 2022.godine, na osnovu čega je i zaključen novi Sporazum.

Takođe, državni tužioci učestvuju i u radu Komiteta Savjeta Evrope za borbu protiv terorizma (CDCT).

Vrhovno državno tužilaštvo je član Međunarodne asocijacije tužilaca (IAP), koja je jedino svjetsko udruženje tužilaca posvećeno uspostavljanju i poboljšanju

profesionalnog rada i etike tužilaca širom svijeta; promovisanju vladavine prava; nepristrasnosti tužilaca; poštovanje ljudskih prava i poboljšanju međunarodne saradnje u borbi protiv kriminala. Tokom 2021.godine redovno smo pratili online aktivnosti ovog udruženja.

Vrhovno državno tužilaštvo od 2010. godine aktivno učestvuje u Grupi za ocjenu implementacije Konvencije UN protiv korupcije.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je član Koordinacionog tima za sprovođenje prava intelektualne svojine, član Radne grupe Vlade Crne Gore za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – pravo intelektualne svojine i član Tima za izradu Nacionalne strategije Crne Gore za oblast intelektualne svojine za period od 2020 – 2023. Zbog pandemije virusa korona održano je nekoliko elektronskih sjednica na kojima se raspravljalo o značajnim pitanjima iz ove oblasti.

Državni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu delegiran je kao nacionalni ekspert za Pregledni mehanizam UNTOC-a (Konvencije UN protiv transnacionalnog oprganizovanog kriminala).

Vrhovno državno tužilaštvo je članica savjetodavne grupe tužilaca zemalja Jugostočne Evrope (SEEPAG). Međutim, ove godine, zbog pandemije, nijesu održavani sastanci.

### **Učešće Vrhovnog državnog tužioca na konferencijama i drugim skupovima**

V.d. Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković i v.d. Vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić imali su sastanke o kojima je javnost blagovremeno obavještavana putem saopštenja za javnost.

V.d. Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković održao je 29.1.2021. godine sastanak sa bivšim dugogodišnjim savjetnikom u Ambasadi Sjedinjenih Američkih država u Podgorici Erikom Larsonom, službenicom Političke sekcije Ambasade Sidom Pejdž i pravnom savjetnicom u Ambasadi Sjedinjenih Američkih država u Podgorici Anom Grgurević.

U izvještajnoj godini v.d. Vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić imao je sljedeće sastanke:

- 21.7.2021.godine - sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih država u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva.
- 23.9.2021.godine - sa Evgenijom Đakomopulu, šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici.

V.d. Vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić prisustvovao je i sjednicama sljedećih skupštinskih odbora:

- 7.7. 2021.godine – 17. sjednica Administrativnog odbora na kojoj su se razmatrali zahtjevi tužilaštava da Skupština da odobrenje da se protiv određenih poslanika pokrene krivični postupak;
- 25.10.2021.godine – 25.sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu povodom aktualnih dešavanja u bezbjednosnom sektoru;
- 14.12.2021.godine - Prva zajednička sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za antikorupciju održali na temu: „Ispunjavanje političkih kriterijuma EU u oblastima pravosuđa i borbe protiv korupcije”.

### **Slobodan pristup informacijama**

Vrhovnom državnom tužilaštvu u toku 2021.godine podnijeto je 28 zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Od ovog broja, 20 zahtjeva podnijela su pravna lica, dok su 7 zahtjeva podnijela fizička lica. Usvojeno je u cijelosti 8 zahtjeva i dozvoljen pristup informacijama. Djelimično je usvojen jedan zahtjev, dok je 5 zahtjeva odbijeno, a u odnosu na 11 zahtjeva podnosiocima su dostavljena obavještenja. Izjavljene su 4 žalbe na odluke, od kojih su 2 odbijene kao neosnovane, a po preostale 2 žalbe još nije odlučeno.

Pored statističkih podataka koji se odnose na broj podnijetih zahtjeva i odlučivanja po istim, bitno je istaći koliko se u prethodnom periodu radilo na proaktivnom pristupu informacijama. Naime, na internet stranici Vrhovnog državnog tužilaštva – [www.tuzilastvo.me](http://www.tuzilastvo.me), svakom građaninu su dostupni podaci / informacije propisane članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. U 2021.godini, shodno članu 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ažuriran

je Vodič za slobodan pristup informacijama objavljen je Izvještaj o radu za 2021.godinu, Program rada za 2021.godinu i spisak službenih vozila. Redovno se objavljaju rješenja kojima su usvojeni zahtjevi uz informacije kojima je dozvoljen pristup, kao i liste zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Svakog mjeseca objavljuje se i spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima za sva tužilaštva. Redovno se objavljuje i spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada, naknada i drugih primanja u vezi sa vršenjem javne funkcije. Osim toga, redovno se ažuriraju i ostali podaci.

U skladu sa članom 42 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Vrhovno državno tužilaštvo redovno je dostavljalo i podatke za informacioni sistem Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Državno tužilaštvo će i u narednom periodu blagovremeno postupati po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i preuzimati druge aktivnosti u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

## **Stručno usavršavanje**

U organizaciji **Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu**, u saradnji sa Savjetom Evrope, Ambasadom SAD u Podgorici, Francuskim regionalnim atašeom, Ambasadom Francuske u Srbiji, EJTN-om, ERA-om, GIZ-om, EIPA-om, UNICEF-om, Kancelarijom UN za pitanja droge i kriminala, OEBS-om, CEDEM-om, Nezavisnim udruženjem vještaka, i drugim domaćim i stranim organizacijama, predstavnici državnih tužilaštava su u toku 2021.godine pohađali:

- **obuke i radionice na sljedeće teme:** „Zakon o zaštiti vjedoka“, „Pritvor, alternativa pritvoru“, „Procesni, zaštitni mehanizmi u krivičnom postupku i prava žrtava“, „Trgovina ljudima i prva izbjeglica“, „Komunikacija na društvenim mrežama“, „Povraćaj imovine, pravni standardi izazovi i dobra praksa“, „Član 13 EKLJP-ustavna žalba“, „Evropsko pravo o rođnoj ravnopravnosti“, „Podizanje i potvrđivanje optužnice“, „Falsifikovanje dokumenata“, „Carinska saradnja i Napuljska II konvencija“, „Član 8.EKLJP“, „Partnerstvo javnog i privatnog sektora i drugi oblici protiv finansiranja terorizma“, „Poreske prevare -tri radionice“, „Obuka za predavače TOT“. „Međunarodna saradnja u pravosuđu I Proceeds II“, „Član 10.EKLJP“. „Pravni poredak EU“, „krivična djela iz oblasti životne sredine“, „ Član 3.EKLJP-zabранa mučenja“, „ Identifikacija i praćenje vatrenog

- oružja“, „ Sudijske i tužilačke vještine“, „Član 14. EKLJP -zabрана diskriminacije“, „Djeca izbjeglice i migranti“, „Borba protiv nelegalnih finansijskih tokova“, „ razumijevanje i unapređenje komunikacije“, „Sporna pitanja u vezi primjene zakona o krivičnom postupku“, „Ratni zločini i prisilni nestanci“, „Borba protiv trgovine ljudima“, „ Online kurs o sajber kriminalu“, „Rad od kuće u EU u toku i nakon krize izazvane pandemijom COVID 19“, „Šumska krađa“, „ Uticaj pandemije“, Antidiskriminacija“, „ Međunarodna pravna pomoć MTN i MPPKS“, „Forenzičko vještačenje i Zakon o DNK registru“, „Zbirka sudske prakse - vatreno oružje“, „Položaj djeteta u visokokonfliknom razvodu“, „Sporazum o priznanju krivice“, „Pregled mehanizama inostranog direktnog ulaganja širom EU“, „Pregled mehanizama inostranog direktnog ulaganja širom EU“, „Policijska i pravosudna saradnja“, „ Zakon o izvršenju uslovne kazne“, „Lišenje slobode -EKLJP, slučaj Asanović“, „ Rodna ravnopravnost“, „Principi vještačenja“, „ Pristup pravdi za LGBTQ“, „Član 10. EKLJP -sloboda izražavanja“, „Digitalizacija pravosuđa“, „Bazična i napredna obuka za odnose s javnošću“;
- **seminare na sljedeće teme:** „Evropski nalog za hapšenje-istražni zatvor“, „Prekogranična saradnja-elektronski dokazi (webinar)“, „Balansiranje prava okrivljenog i prava žrtava“, „Digitalni dokazi“, „ Finansijske istrage“, „Ljudska prava i covid 19“, „ Lanzarot konvencija“, „Digitalizacija u oblasti pravosudne saradnje u građanskim stvarima“, „ Zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom“, „ Koruptivna krivična djela“, „ Nasilje u porodici“, „Restorativna pravda u sistemima krivičnog pravosuđa“, „ Etika i vladavina prava“, „ Istanbulska konvencija“, „ Povelja EU o osnovnim pravima-pravično suđenje“, „ Terorizam, borci u inostranstvu i učestvovanje u stranim oružanim formacijama“, „ Pristup pravosuđu kad su u pitanju žene“, „Kratka usmena prezentacija“, „Okvirna odluka Savjeta 909 i njen uticaj na transfer zatvorenika“, Sporazum o saradnji-ekološki kriminal“, „ Primjena Povelje Eu o osnovnim pravima“, „Smanjenje radikalizacije u zatvorima korišćenjem alternative zatvoru“, „Saradnja i pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima“, „Open Seminar Facility“, „ Metaforički izrazi u jezoičko pravnoj saradnji“, „ Krivična djela u vezi sa drogom i tržište droge“, „ AIAKOS program“, „ Ugovorno pravo i uticaj pandemije“, „Pristrasno potvrđivanje na suđenjima“, „naknada štete“, „ Unapređenje prakse ostvarivanjem imovinsko-pravnim zahtjeva“, „ Praćenje novca u kriptovalutama“, „ Program rodna ravnopravnost u javnoj upravi“, „ Zaštita

prava LGBTQ“, „Prevare u vezi sa duvanom“, „Ratni zločini“, „Finansiranje terorizma“

- **konferenciju**

„Borba protiv korupcije“.

U organizaciji **Uprave za kadrove** realizovane su brojne obuke predviđenje polugodišnjim Opštim planom programa za obuke za državne službenike i namještenike kao i Posebnim programom za obuke u okviru kojeg je realizovana obuka „Ocjenvivanje državnih službenika i namještenika“, „kadrovski plan i izrada kadrovskog plana“, u okviru Twining projekta.

\***Ministarstvo unutrašnjih poslova** je, u saradnji sa UNODC-om i Nacionalnom kriminalističkom agenciju Velike Britanije organizovalo obuke i seminare, pa s tim u vezi i uputilo pozive za učešće predstavnika državnih tužilaštava. U toku 2021.godine održane su sljedeće obuke, seminari i sastanci: „Krijumčarenje migranata“, „Rješavanje problema trgovine djecom“, „Istrage usmjerene na žrtve, iskrošćavanje i seksualno zlostavljanje“, „Rješavanje problema trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploracije“, „Trgovina ljudima“, „Trgovina ljudima radi eksploracije“ i „Pristup efikasnim lijekovima za žrtve trgovine ljudima“

U organizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i AIRE Centra iz Londona održan je Okrugli sto na temu: „Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava u praktičnom pristupu kod rada Ombudsmana“.

\***Ministarstvo vanjskih poslova** je tokom 2021.godine putem Direktorata za bilateralne odnose -Direkcijom EU, Direkcijom za OEBS I SE, dostavilo pozivna pisma sa brojnih međunarodnih adresa u cilju stručnog usavršavanja, prisustva državnih tužilaca i predstavnika državnih tužilaštava na raznim seminarima, obukama, sastancima i konferencijama, te potvrđivanja članstva u radnoj grupi UNODC-organizovani kriminal, i UNCAC-u. S tim u vezi državno tužilaštvo je dobilo poziv na:

„14.Kongres o sprečavanju kriminala“, „Imenovanje focal point za razvoj strategije za sprečavanje i borbu protiv organizovanog kriminala“, „Kreatori politike o prevenciji i liječenju poremećaja od droge“, „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi sa rodno zasnovanim nasiljem“, „Imenovanje eksperata za evaluaciju i nadgledanje u okviru II Preglednog ciklusa UNCAC-

a“, Strategija UNODC-a“, „ Borba protiv COVID-a“, Istraga dvostrukе namjene“, „Prevecnija genocida“, TNTD/OCEEA -društvena upotreba zaplijenjene imovine“, „21.konferencija Alijanse za borbu protiv trgovine ljudima“, „Blokiranje i otkrivanje finansijskih tokova“, „Borba protiv prekograničnog kriminala“, „9.zasijedanje država ugovornica Konvencije EU“, „jačanje borbe transnacionalnog kriminala“, „“20 godina Konvencije o sajber kriminalu“, „Inicijativa Pariškog pakta“, „ Mediji, terorizam i strani borci“.

Francuski regionalni ataše u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji organizovao je seminar na temu „Orgnizovani kriminal“.

Kancelarija za EU integracije organizovala je konferenciju „Izlazne strategije iz trgovine ljudima i seksualne eksplatacije u Dunavskom regionu“.

Kabinet tužioca za ratne zločine Republike Srbije organizovao je sastanak na temu „Profesionalnost i transparentnost-ratni zločini“.

Putem **Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava**, Državno tužilaštvo je dobilo poziv na „Regionalni forum“, „ Zaštita prava LGBTQ“-sastanak, kao i na Okrugli sto na temu „Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“

**Savjet Evrope** je realizovao nekoliko seminara, radionica i obuka na sljedeće teme: „ Komunikacijska strategija u pravosuđu“, „ Promocija različitosti“, „Unapređenje ljudskih prava“, „Pranje novca“, „Međunarodna saradnja u pravosuđu“, „Konferencija generalnih tužilaca evropskih zemalja“-u saradnji sa Međunarodnim Udruženjem tužilaca, Kancelarijom Generalnog tužioca Ruske federacije, i „ Komunikacija na društvenim mrežama“.

U organizaciji Građanske alijanse, MANS-a, Instituta alternativa, CEDEM-a, Centra za ženska prava. Akcije za ljudska prava, Udruženja profesionalnih novinara, te UMHCG-a, Inicijative mladih sa hendikepom, organizovani su brojni sastanci, obuke i seminari.

Tokom 2021.godine CEPOL, EUROJUST i UNDP, UNICEF, uputili su pozivna pisma za učešće predstavnika državnih tužilaštava na konferencijama „O kriptovalutama-EUROJUST“, „Ni jedna više-UNDP“, seminarima, Partnerstvo na zapadnom Balkanu u borbi protiv terorizma i kriminala-

CEPOL“i „Rodna ravnopravnost u javnoj upravi“, te sastanku „Ocjena zainteresovanih strana u okviru projekta zemalja zapadnog Balkana-CEPOL, EUROPOL“, „Nasilje nad djecom“-UNICEF.

U organizaciji Građanske alijanse, MANS-a, Instituta alternativa, CEDEM-a, Centra za ženska prava, Akcije za ljudska prava, Udruženja profesionalnih novinara, te UMHCG-a, Inicijative mladih sa hendikepom, organizovani su brojni sastanci, obuke i seminari.

## **Projekti**

U izvještajnoj godini relizovane su aktivnosti kroz različite projekte koji su imali za cilj jačanje kapaciteta u implementaciji novih zakonskih rješenja, kao i razmjenu mišljenja sa angažovanim ekspertima za pojedine oblasti.

Državno tužilaštvo učestvuje u međunarodnim projektima.

Posebna projektna podrška pruža se od strane Biroa Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), u vidu različitih obuka, studijskih posjeta, doniranja opreme, finansiranja štampe materijala i angažovanja eksperata za pojedine oblasti.

Posebno treba ukazati na značaj projekta Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku koji predstavlja zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope. Cilj trogodišnjeg programa (maj 2019 – maj 2022. godine) je pružanje podrške korisnicima projekata u Jugoistočnoj Evropi u usklađivanju sa evropskim standardima u tri ključne oblasti: pristup pravdi, borba protiv privrednog kriminala, kao i borba protiv diskriminacije i zaštita prava ugroženih grupa. U okviru ovog programa realizuju se tri projekta koji se odnose na Državno tužilaštvo, i to:

- “Odgovornost u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori”,
- „Borba protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori“ i
- „Borba protiv zlostavljanja, nekažnjivosti i unapređenje primjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“.

Implementacija projekta IPA 2017 "Borba protiv teških oblika kriminala na Zapadnom Balkanu", nastavljena je u 2021. godini. Navedeni projekat pružao je

podršku saradnji Državnog tužilaštva sa EUROJUST-om. Takođe, u okviru ovog projekta realizovane su brojne aktivnosti koje su dale značajan doprinos unapređenju rada Državnog tužilaštva, kako kroz unapređenje stručnosti državnih tužilaca, savjetnika i saradnika kroz sprovođenje specijalističkih obuka, tako i kroz sveobuhvatnu podršku u konkretnim predmetima organizovanog kriminala sa elementima inostranosti kroz ekspertsку, finansijsku, ali i podršku uspostavljanju saradnje sa organima gonjenja zemalja regiona Zapadnog Balkana i država članica Evropske unije. Projekat IPA 2019 "Borba protiv teških oblika kriminala na Zapadnom Balkanu" zvanično je započet 1. jula 2020. godine, a njegova implementacija predviđeno je da traje do juna 2023. godine. Jedan od ključnih ciljeva projekta je i unaprjeđenje operativnih sposobnosti za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala i terorizma.

Cilj projekata "EUROL II" koji je završen u oktobru 2020. godine bilo je pružanje pomoći Crnoj Gori u procesu jačanja efikasnosti pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, finansijskih istraga i oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

### **Saradnja Državnog tužilaštva sa EUROJUST-om**

Državno tužilaštvo, u 2021. godini, nastavilo je sa primjenom Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a. U ovoj godini državna tužiteljka za vezu sa EUROJUST-om je radne obaveze u vezi saradnje sa EUROJUST-om obavljala i u uspostavljenoj Kancelariji Crne Gore u EUROJUST-u.

U odnosu na statistički prikaz iz ranijih godina u 2021. godini povećan je broj predmeta, u kojima je posredstvom Eurojust-a ostvarena komunikacija sa predstavnicima država članica EU i trećih država.

Usled pandemije COVID, koja je otežala saradnju u predmetima međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, saradnja posredstvom Eurojust-a omogućila je postizanje efikasnosti u ovoj vrsti predmeta.

Poseban značaj u predmetima međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima predstavlja princip neposrednosti. Državni tužioci Crne Gore su imali priliku da posredstvom Eurojust-a učestvuju na online koordinacionim sastancima na kojima su sa državnim tužiocima država članica EU imali priliku da blagovremeno razmijene informacije u konkretnim predmetima i na taj način posredstvom neposredne komunikacije usmjere dalje preuzimanje određenih radnji u cilju unaprjeđenja postupka međunarodne pravne pomoći.

**Dani državnih tužilaca Crne Gore**

Zbog pandemije virusa korona tradicionalni događaj "Dani državnih tužilaca" nije održan 1. novembra 2021. godine.



v.d. VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA

Maja Jovanović /

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maja Jovanović", written over the typed name "Maja Jovanović" which is preceded by a slash (/).